



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHUVHILI (P2)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2014

MEMORANDAMU

MARAGA: 70

Memorandamu uyu u na masiatari a 14.

KHETHEKANYO YA A: NGANEA

U TSHILA NDI U VHONA – RN Mađadzhe

MBUDZISO 1

ADENDAMU YA PHINDULO NDAPFU. KHA HU SHUMISWE KHATHIHI NA RUBRIKI I RE MAGUMONI A MEMORANDAMU.

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali o wana mbuno dza 4–5 u wana maraga 4
 - Arali o wana mbuno dza 2–3 u wana maraga 3
 - Arali o wana mbuno dza 0–1 u wana maraga 2

Kubveledzelwe kwa therō

Thero ndi mulaedza kana muhumbulo muhulwane une munwali a tama vhavhali vha nganeapfufhi vha tshi u pfa na u u divha. Ndi zwine ra nga tou ri munwali u khou rera nga hazwo.

Munwali o bveledza zwavhuđi thero buguni iyi ine ya vha ya u sa fhulufhedzea ha vhafunani.

Mpho ndi muanewa dendele we a vha e dokotela vhuongeloni ha Vuvha. Ndi munna we a vha a sa fulufhedzei kha mufumakadzi wawe Phophi naho vho vha vho dzula zwavhuđi muđani wavho. O do thoma u sa fulufhedzea kha mufumakadzi wawe nge a vho funana na Maria wa muongi vhuongeloni ha Vuvha. Na Maria ene o vha e na muđhannga wawe Mashudu.

U sa fulufhedzea ha avho vhavhali zwo do swika ndevheni dza vhafunwa vhavho. Ho do vuwa dzinndwa vhukati ha Mashudu na Mpho hu tshi lwelwa ene Maria. Ngei muđani wa Mpho na hone ha vuwa vilili vhukati ha Phophi na Mpho nge a wanulula u sa fulufhedzea ha munna wawe lwe Phophi a vhuya a tuwa a humela hayani hawe, zwa vhuya zwa tou dzhenwa na nga vhabebi vhavho.

U sa fulufhedzea ha Mpho zwo ita uri Phophi na ene a si fulufhedzee nge a humbula u konyolola munna wawe nga u pfana na swina lawe Mashudu ngeno Mashudu a tshi khou konyolola-vho Maria.

Uho u sa fulufhedzea ho do vhanga na maiwe mabulayo a songo teaho. Mpho o do renga Dzwaini na Dugudžha uri vha vhulahe Mashudu. Mashudu u a vhulahwa ngeno Mpho na ene a tshi fhedzisela nga u welwa nga khombo ya goloi nge a vho do thulwa a fhedza na ene o lovha.

Munwali o kona u bveledza therero buguni ya nganea iyi. Therero ndi ya u sa fulufhedzea ha vhafunani nge a shumisa avho vhaanewa vhe vha zwi kona u sumbedza tshipiда tsha u sa fulufhedzea kha vhafunani vhavho.

KANA

MBUDZISO 2

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

- 2.1 Ndi wa uri Dzwaini na Dugudzha vha vhulahe Mashudu. (1)
- 2.2 • Mpho u khou vhaiswa nga zwa uri Mashudu u khou mu badelisa zwigidi zwivhili zwa dzirannda nge a mu wanetshedza e na mufunwa wawe.
• O vha a tshi khou itela uri a sale a tshi funana zwavhuđi na Maria vha sa khakhisiwi nga munwe muthu. (2)
- 2.3 Ndi vhafunani. (2)
- 2.4 Ndi ngauri o vha a tshi khou shavha uri Phophi u do nala a humela hayani hawe. (2)
- 2.5 Muthu o vhulahaho muniwe u tea u fariwa a valelwa tshiđokisini. (2)
- 2.6 Ndi u mu pwashela goloi.
Ndi u mu pwashela mudi.
Ndi u mu badelisa zwigidi zwa fumi zwa dzirannda. (3)
- 2.7 Phambano
Maria ndi musidzana a sa athu u malwa ngeno Phophi e mufumakadzi o malwaho.
Phophi ndi mudedekadzi ngeno Maria e muongi. (2)
- 2.8 Ndi ngauri o vha nea masheleni na zwenezwo/Vho mu vhona sa muthu are na tshelede. (2)
- 2.9 Vho ya vhusiku ngauri vho vha vha tshi khou shavha u vhonwa nga vhatheu nge masiari. (2)
- 2.10 Ho vha na dzikhakhathi muta wa Mpho.
U pwashea ha muta wa Mpho na mabulayo. (2)

- 2.11 Zwi bvukulula mvumbo ya u vha muthu a sa fulufhedzeiho nahone wa mazwifhi na vhugevhenga. (2)
- 2.12 Ndi zwa musi a tshi ḫelwa nga muhumbulo wa u tou vhulaha Mashudu. (2)
- 2.13 2.13.1 A si zwone ngauri vho ima-ima vha tshi mu ḫodela beili. (2)
- 2.13.2 Ndi zwone ngauri Mpho ho ngo vhonwa mulandu two bva kha u shaea ha vhuṭanzi vhu mu ba᷑ekanyaho na lufu lwa Mashudu. (2)
- 2.14 Vivho a si ḫavhuḍi ngauri Mpho o rambela magevhenga Mashudu uri vha mu vhulahe. (2)
- 2.15 Ndo vha ndi tshi ḫo tandulula thaidzo nga u tou ḫibvisa kha dzinndwa na u farelana sa vhanna ngauri mulayo a u imi na zwa dzikhakhathi. (2)
- 2.16 U ya nga ha nne ndi vhona uri arali vhathu vha ita zwithu two vhifhaho vho dzumbama zwi tshi katela na mbadelo dza masheleni nga ngomu, vha a fhedza vho lwela eneo masheleni vha ambululana vhuvhi havho he vha ita vho dzumbama, sa zwe Dugudzha a ambulula Dzwaini kha mapholisa nge a mu fhura tshelede ye vha badeliwa nga Mpho uri vha vhulahe Mashudu. (3)
[35]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 35

KHETHEKANYO YA B: DIRAMA**FINDINKODO – TT Mudau****MBUDZISO 3**

ADENDAMU YA MBUDZISO NDAPFU. KHA HU SHUMISWE KHATHIHI NA RUBRIKI I RE MAGUMONI A MEMORANDAMU.

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo : (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali o wana mbuno dza 4–5 u wana maraga 4
 - Arali o wana mbuno dza 2–3 u wana maraga 3
 - Arali o wana mbuno dza 0–1 u wana maraga 2

Kubveledzelwe kwa vhaanewa

Thero ndi mulaedza kana muhumbulo muhulwane une muñwali a tama vhavhali kana vhataleli vha dirama vha tshi u pfa na u u divha. Ndi zwine ra nga tou ri muñwali u khou rera nga hazwo.

Thero ya bugu iyi ndi polotiki i re vhukati ha zwigwada zwivhili, tsha vhatshena tsha lihoro la Lushaka na lihoro la Madimakirati line la vha lihoro la vharema.

Khetho dzo winiwa nga Madimokirati, muphuresidennde a vha Muthumukhulu e na vhafarisa muphuresidennde vhavhili. Muthumukhulu u thoma u lwa na vhatshena nga u todou vha na mufarisi muthihi. Hezwi zwo vhaisa vhatshena lwe vha humbula u bva kha muvhoso wa mbuelano.

U todou bva havho zwi vhaisa vhavhusi vha re Madimokirati. Vha vha vhudza uri vha khou wisa ikonomi ya shango. Hezwi zwi dowha havhu zwa lutanya madimokirati nga tshavho. Ndi hune Duma na Skosana vha sola Muthumukhulu vha ri ndi ene ane a khou zwi vhanga.

Kha lihoro la Lushaka nahone hu vuwa khakhathi vhukati ha De Wit muphuresidennde wa lihoro na Coetsee na Skiet vha tshi thuswa nga vhanwe vhavho. Vhone vho vha sa funi u bva kha muvhoso wa mbuelano.

U todou bva ha lihoro la Lushaka zwo ita uri Duma na Skosana vha yele De Wit vho vhilahela, vha tshi ri ndi khwiñe vha tshi tuwa kha shango lavho ngauri vha khou wisa maragani. Hezwi De Wit ha ngo tenda o ri ndi vhone vhañe vhane vha khou wisa.

Skosana na Duma zwa u yela De Wit zwo vusa nndwa kha lihoro livhusi, zwa fhedza zwo ita uri Skosana a ruliwe mushumo wa vhuminiṣita. Ndi vhathe vhanzhi vhe vha si pfesese ayo mafhungo. Nga ngei kha lihoro la lushaka idzi khakhathi dzo fhedza dzo ita uri Coetsee a litshe u vha minisiṣta na u bva kha lihoro.

Lihoro la lushaka lo fhedza lo hana u bva kha phurovitsi ya Kapa Vhukovhela ngauri ndi hone he vha vha vho kunda hone khethoni. Zwothe hezwi zwithu zwo fhela vho ya khethoni.

Muniwali o kona u bvisela khagala theroy a polotiki i re bugu iyi ya dirama nge a kona u bvisela khagala phambano dzine dza khou bvelela kha muvhoso wa mbuelano.

[35]

KANA

MBUDZISO 4

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

- 4.1 Ofisini ya Muthumukhulu. (1)
- 4.2
 - U takula tshiimo tsha vhashai.
 - U fhaṭa ikonomi ya shango. (2)
- 4.3 De Wit: Murangaphanda wa lihoro la Lushaka
Muthumukhulu: Murangaphanda wa lihoro la Mademokirati. (4)
- 4.4
 - Ndi u dibvisa kha khabinethe.
 - U bvisa tshelede maragani.
 - U tshinya vhavhusi madzina. (3)
- 4.5 Ndi vhavhusi/muvhuso na vhoramabindu. (2)
- 4.6 Ndi u vha na nyambedzano na vhaandadzamafhungo nga tshiimo tsha vharema. (2)
- 4.7 4.7.1 Ndi zwone ngauri hu khou bviswa tshelede maragani. (2)
4.7.2 A si zwone, tsho tshinywa nga sisiteme ya Lihoro la Lushaka. (2)
- 4.8 Ndi muthu ane a sa fulufhedzee. U sumbedza u nga u todou fhaṭa ikonomi ngeno o dibvisa kha muvhoso une a tea u u thusa. (3)

- 4.9 A Muthumukhulu ndi muphuresidennde wa muvhuso wa mbuelano.
- B Lihoro la Lushaka lo tou pandelwa kha muvhuso wa mbuelano.
- E De Wit o vha e muñwe wa dziminisīa dza muvhuso. (3)
- 4.10 Ndi wa u sumbedza De Wit uri u khou bva kha khambinethe hu u itela u wisa ikonomi ya shango. (2)
- 4.11 Ndi u todou sumbedza uri vhathu arali vha dzhielwa muvhuso a vha thusi vhathu vhane vha khou vhusa. Lihoro la Lushaka le la dzielwa muvhuso a lo ngo todou thusa Mademokirati e a dzhia muvhuso. (2)
- 4.12 Ku a tanganedzea ngauri u khou vhona Lihoro la Lushaka u dibvisa halo hu tshi khou wisa ikonomi ya shango. (Na zwiñwe zwine zwa tanganedzea). (2)
- 4.13 Zwi a tendisea, muthu muñwe na muñwe arali a kundwa a nga si tame u thusa we a mu kunda sa lihoro la De Wit li nga si thuse la Muthumukulu. (2)
- 4.14 A thi mu pfeli vhutungu ngauri u khou toda u wisa ikonomi ya shango madzuloni a u tikedza muvhuso muswa. (3)
[35]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 35

KHETHEKANYO YA C: NGANEAPFUFHI

ZWA VHUTSHILO – NA Milubi na LL Mafenya

MBUDZISO 5 (Mbudziso ndapfu)

ADENDAMU YA MBUDZISO NDAPFU: KHA HU SHUMISWE KHATHIHI NA RUBRIKI I RE MAGUMONI A MEMORANDAMU.

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo : (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali o wana mbuno dza 4–5 u wana maraga 4
 - Arali o wana mbuno dza 2–3 u wana maraga 3
 - Arali o wana mbuno dza 0–1 u wana maraga 2

WO MU NONELA – LL Mafenya

Kubveledzelwe kwa ther.

Thero ndi mulaedza kana muhumbulo muhulwane une muiwali a tama vhavhalu vha nganeapfufhi vha tshi u pfa na u u divha. Ndi zwine ra nga tou ri muiwali u khou rera nga hazwo.

Thero ya nganeapfufhi iyi ndi u sa fulufhedzea ha mufumakadzi kha munna wawe ngeno a tshi khou mu itela tshiñwe na tshiñwe. Hezwi ri zwi vhona nge ha bvelela zwi tevhelaho:

Thathani u malwa nga Humbulani we a vha e ramabindu. U mu fhatela mudi wavhudzi a dovha a mu fha lufuno. Hayani u mu tholela na mushumi wa u mu shumela ene o dzula. Humbulani u renga na khefi ye ene Thathani a vha a tshi i shumisa. Humbulani o mu rengela na rinngi na goloi u sumbedza u mu funa.

U borea ha Thathani ho ita uri a ye u thusa khefini. Henefha khefini o di fhedza o di borea ngauri o vha a sa u koni mushumo wa khefini. Thathani ha diphini nga kushumele kwa Humbulani kune kwa ita uri a sa fhe Thathani tshifhinga tsha u twa nae. Thathani u humbeli Humbulani uri vha fare lwendo vhothe na vha radio hone Humbulani ha ngo tenda nga nthani ha mabindu awe. O fhedza o tendela Thakhani uri a tuwe na vha radio. Lwendoni ndi he Thathani a thoma u sa fulufhedzea nge a vho thoma zwa lufuno na Freddy lwendoni.

U vhuya lwendoni a vha muthu o didzhenisaho lwa tshothe kha zwa u sa fulufhedzea kha munna wawe. U a tanganedza na ngeletshedzo dzi si dzavhudzi dzine dza bva kha khonani yawe Mukhatshelwa.

Mukhatshelwa o fhedza o mu gudisa u tambisa tshelede mitshinini. Humbulani o mu kaidza musi o zwi wana. Musi e hodelani Thathani ha khou fulufhedzea ngauri u vha e na Freddy ane a pfana nae. U vhonala a tshi dzhena dzirumuni nae zwifhinga zwinzhi. U sa fulufhedzea hu khou ya phanda. Humbulani u lwa na munna we a vha a tshi khou pfana na ene Thathani, hezwi two ita uri a shavhele hayani. Mafhuno a u sa fulufhedzea ha Thathani o sengiwa, Humbulani a mu hangwela a vhuya mudini wawe.

Thathani o dovha a wanala kha mafhuno a u sa fulufhedzea o ya Kapa na vhafumakadzi vha kilaba, ene o vha a khou diitela zwa Freddy. Munna o ri u zwi pfa, a tevhela. O ya a mu wana e na Freddy rumini hodelani. O fhedza o mu tala nga u sa fulufhedzea hawe.

Munwali o kona u bvisela thero ya nganeapfufhi iyi nga u bvisela u sa fulufhedzea ha Thathani he ha mu kundisa na vhuhadzi.

[35]

KANA

MBUDZISO 6

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

DOKOTELA WA MUKHUWA – NA Milubi

- 6.1 A khou ambiwa vhe sibadela. (1)
- 6.2 Maipfi aya kha Konani ... U rumbula sa murumbulo. (1)
- 6.3 Ndi ngauri o vha o thuntshwa nga munna wawe a huvhala nga murahu ha tsemano. (2)
- 6.4 Ndi sibadela tsha khethululo.
Ndi tshe tsha vha tshi tsha makhuwa fhedzi.
Muthu mutswu a dzhena o vha a tshi rwiwa.
(zwivhili zwa izwi) (2)
- 6.5 Muhumbulo ndi wa uri mufumakadzi Louw a sa iswa thyietha nga u tavhanya a nga lovha. (2)
- 6.6
 - Dokotela konani u na mbilu ya u pfela vhutungu muthu muñwe na muñwe ngeno Louw a si na vhuthu na u pfela vhutungu/U na tshituhu.
 - Dokotela Konani ndi murema ngeno Louw e mukhuwa.
(Zwivhili zwa zwenezwo). (4)

- 6.7 Dokotela Konani o vha a tshi $\ddot{\text{d}}$ ivha pfanelo dzawe ngauri o ri u vhona zwauri mafhingo a khou kond $\ddot{\text{a}}$ a ya kha supirithenndede we na ene a ima na mukhuwa wa hawe. Dokotela Konani a fhedza nga u $\dot{\text{n}}$ walela uyo supirithenndede lu $\dot{\text{n}}$ walo lwa uri u khou litsha mushumo afho vhuongeloni uho lwa tsho $\ddot{\text{x}}$. (2)
- 6.8 6.8.1 Ndi zwone ngauri o vhudza Konani uri mufumakadzi wawe ha thathuvhiwi nga muthu mutswu. (2)
- 6.8.2 A si zwone ngauri o sumbedza u daha fola henefha sibadela. (2)
- 6.9 A Mufumakadzi Louw o $\dot{\text{d}}$ iswa sibadela ngauri o vha o rwiwa nga munna wawe. C Sibadela itshi tsho vha tshi tshi thusa muthu mu $\dot{\text{n}}$ we na mu $\dot{\text{n}}$ we. (2)
- 6.10 Ndi ngauri o vhona kubvele kwawe kwa malofha ku tshi nga ita uri a lovhe. (2)
- 6.11 Dokotela wa mukhuwa o lenga u swika mufumakadzi wa Louw a mbo $\dot{\text{d}}$ i lovha. (2)
- 6.12 Ndi muthu wa lunyadzo, tshi $\dot{\text{t}}$ uhu na tshi $\dot{\text{t}}$ alula. (2)
- 6.13 Ndi wa u thusa mulwadze mu $\dot{\text{n}}$ we na muriwe ane a khou $\ddot{\text{t}}$ o $\dot{\text{d}}$ ou thuswa afha sibadela. (2)
- 6.14 A zwi $\ddot{\text{t}}$ anganedzei ngauri o sumbedza u vha na luvhengelambiluni, tshi $\dot{\text{t}}$ alula na lunyadzo kha dokotela we a vha a tshi khou thusa mufumakadzi wawe. (2)
- 6.15 Ndi ha uri hu tea u farwa vhathe vho $\ddot{\text{t}}$ he nga ndila i no fana. Vharangaphanda vha sibadela vha tea u dzhia vhu $\dot{\text{d}}$ ifhinduleli ho teaho uri vhalwadze vho $\ddot{\text{t}}$ he vha kone u wana dzilafho $\dot{\text{l}}$ o teaho. (2)
- 6.16 Ee, o vha a tshi khou takalela mufumakadzi wawe a tshi fa, o thuntsha musadzi wawe, ha nyanyuwi uri mufumakadzi wawe a wane thuso, u thivhela dokotela u $\dot{\text{q}}$ ea mufumakadzi wawe thusothanzi. (3)
- [35]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 35

KHETHEKANYO YA D: VHURENDI

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

MBUDZISO 7

Bafanabafana – LR Ndlovu

- 7.1 Ndi thendokhodi/epiki ngauri tshi khou khođa thimu ya 'Bafanabafana'. (2)
- 7.2 5./Zwi khou tou sumbedza uri Bafanabafana ndi thimu ya ndeme ya jino Dzhango la Afrika.
6./Ndi thimu i tamiwaho nga nnyi na nnyi sa izwi na musuku u tshi tamiwa nga nnyi na nnyi. (2)
- 7.3 4. Khuđani nna ha sokou pfala 'Bafanabafana'. (1)
- 7.4 Bafanabafana ndi thimu yavhuđi ya Afrika Tshipembe. (2)
- 7.5 7.5.1 Ndi zwone, Bafanabafana musi khaedu i thavha i songo dzhenwa nga ḥnowagudu./Bafanabafana musi yo livhana na nyimele i si yavhuđi a i tei u ḥada. (2)
- 7.5.2 A si zwone ngauri dzina la shango i mbo alamisa. (2)
- 7.6 Murendi u sumbedza o takala ngauri 'Bafanabafana' i takulela shango la Afrika Tshipembe nthā. (1½)
- 7.7 Thimu ya 'Bafanabafana i songo dzula i tshi vha na dziphambano. (2)
- 7.8 Ndi a tendelana na muhumbulo wa u dzhia Vho-Mandela sa vhone mutuđuwedzi ngauri fulufhelo la lushaka lo vha li kha uri arali Vho-Mandela vha vha hone mudavhini gundo li a vha hone lushaka lwa pembela lu tshi vhonelelwa ngavho. (3)
[17½]

KANA

MBUDZISO 8

Nelson Mandela – WMR Sigwaghulimu

- 8.1 O mamela vhuđungu na vhuhalı. (2)
- 8.2 29. Uri naho mbilu yo tsikwa a wo ngo xedza tshiseo. (1)

- 8.3 O disa mbofholowo vhathuni vhe vha vha vho tsikeledzwa. (2)
- 8.4 Musi vhe dzhele vho vha vha tshi khou gudela vhurangaphanda ha vhukuma. (2)
- 8.5 8.5.1 Ndi zwone ngauri o nanga u fela vhanzhi vha nyadzeaho. (2)
- 8.5.2 A si zwone ngauri vhatsikeledzi vhawe o vha sumbedza lufuno. (2)
- 8.6 Ndi ha u takala ngeno a tshi khou khođa Mandela. (1½)
- 8.7 O valelwa dzhele hune a sa kone na u diambela e hone. (2)
- 8.8 Ndi a tendelana nakwo ngauri vhathu vho vha vha tshi zwi vhona zwauri a hu na na muthu na muthihi we a vha a tshi nga ita zwe Vho-Mandela vha ita zwa u vhofholola vhathu vhuthubwani he vha vha vhe khaho. (3)
[17½]

KANA

MBUDZISO 9

Demokirasi – TZ Ramaliba

- 9.1 Maindia na vhatshena. (2)
- 9.2 15/Munna hu uri u do di dzula e munna. (1)
- 9.3 • U sa divha kushumele kwa demokirasi.
• U hulisa musadzi na vhana. (2)
- 9.4 Munna, musadzi na nwana, muniwe na muniwe wavho u na vhudifhinduleli hawe kha vhuimo hawe, fhedzi kha vhothe munna u ntho. (2)
- 9.5 9.5.1 Ndi zwone ngauri musadzi na nwana ndi matavhi ane a wana zwiliwa kha tsinde line la vha munna. (2)
- 9.5.2 A si zwone, ngauri hu tewa u thonifhiwa pfanelo dza vhaniwe vhathu/Zwine muthu a zwi funa a zwi faneli u thithisa pfanelo dza vhaniwe. (2)
- 9.6 Murendi ha ngo takala nga u vhona vhathu vha sa khou dzhia demokirasi nga ndila yone. (1½)
- 9.7 Musadzi na nwana vha ditika nga munna. (2)

- 9.8 Ndi a tendelana na murendi ngauri demokirasi a si u ita zwine wa funa/demokirasi i ḥoda uri muriwe na muṇwe a ime kha vhuimo hawe, a si khakhise ha muriwe/A thi tendelani nae ngauri u ombedzela musadzi uri a vhe musadzi a sa ombedzele munna kha u vha munna. (3)
[17½]

KANA

MBUDZISO 10

HO NENGIWA: 17 LAMBAMAI 1988 – WMR Sigwavhulimu

- 10.1 Ndi lushaka lwa eledzhi ngauri hu khou elelwa lufu lwa muhali/khosim vho siaho vho ita zwivhuya kha shango ḥavho. (2)
- 10.2 3/Muri wa murunzi wo sikuwa. (1)
- 10.3 Ndi ngauri ho lovha muthu ane vha mu funa nahone o vha e khosi ya vhutali, muhali na u thusa lushaka lwa Vhavenda. (2)
- 10.4 Muhumbulo muhulwane une murendi a khou tama u u bvisela khagala ndi wa uri a hu na muthu ane a nga thivhela lufu naho e na vhuṭali kana ndivho yawe. Lwo swika lwo swika. (2)
- 10.5 10.5.1 Ndi zwone ngauri lu dzhia vhahali na magoswi. (2)
- 10.5.2 Ndi zwone ngauri u ri ri pfiwa nga nnyi wee! (2)
- 10.6 U khou pfa vhuṭungu ngauri vho ho lovha muthu wa thuso kha lushaka. (1½)
- 10.7 U nga si kone u thivhela lufu nga vhuṭali/ maano au. (2)
- 10.8 Ndi a tendelana nae ngauri lufu lwa bvelela a hu na tshine muthu a nga ita nga nñdani ha u ḥanganedza. (3)
[17½]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA D: 35
MARAGAGUTE: 70

RUBRIKI YA U MAKU MBUDZISO NDAPFU KHA NGANEA, DIRAMA NA NGANEAPFUFHI (35)

Kha vha dzielele nzhele phambano I re hone kha kuavhele kwa maraga dza tshivhumbeo na zwi re ngomu

KHOODU NA KUAVHELE KWA MARAGA		ZWI RE NGOMU (25) Utalutshedza thoho. Vhudzivha ha mihumbulo, u tikedza na u pefesa tshibveledzwa.		TSHIVHUMBEO NA LUAMBO (10) Tshivhumbeo, nyelelo i re na ndunzhendunzhe na likumedzwa. Luambo, khalo na tshitaila zwo shumiswaho kha phindulo
Khoudu 7 80–100%	Vhuswikeleli ha nthesa Maraga: 20–25	<ul style="list-style-type: none"> - U talutshedza thoho lwa vhudzivha, zwipida zwe the zwo kwamiwa nga vhudalo. - Phindulo ya nthesa: (90%+: Phindulo ya nthesa) - Mihumbulo minzhi ya vhudzivha i tikedzwa u bva kha tshibveledzwa. - U pefesa ha nthesa ha lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ha nthesa Maraga: 8–10	<ul style="list-style-type: none"> - Tshivhumbeo tshi re na ndunzhendunzhe. - Marangaphanda na magumo zwa nthesa. - Mihumbulo yo dzudzanywa zwavhu di nahone yo fhatwa zwavhu di. - Luambo, khalo na tshitaila zwo vibvela, zwi a nyanyula nahone zwo lulama.
Khoudu 6 70–79%	Vhuswikeleli ha nthha Maraga: 17½–19½	<ul style="list-style-type: none"> - U talutshedza thoho lwa nthha ha ndinganyo, zwipida zwe the zwo kwamiwa lwo linganaho. - Phindulo yo dodombedzwaho. - Ho newa mihumbulo minzhi i pfalaho, i tikedzwaho u bva kha tshibveledzwa. - U pefesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa havhudisa. 	Vhuswikeleli ha nthha Maraga: 7–7½	<ul style="list-style-type: none"> - Phindulo yo dzudzanywa zwavhu di. - Marangaphanda na magumo ndi zwavhu di. - Mihumbulo na kuhumbulele zwi a tevhelelea. - Luambo, khalo na tshitaila zwo lulama nahone zwo tea ndivho. - Likumedzwa lavhu di.
Khoudu 5 60–69%	Vhuswikeleli ho dziaho Maraga: 15–17	<ul style="list-style-type: none"> - U sumbedza u pefesa nahone a talutshedza thoho zwavhu di. - Phindulo yo dodombedzwa lwa khwine. - Miniwe mihumbulo i pfalaho yo newa, fhedzi hu si yo the nahone i sa tikedziwe nga ndla yo lavhelelwaho. - Hu na tsumbo ya u pefesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ho dziaho Maraga: 6–6½	<ul style="list-style-type: none"> - Tshivhumbeo tshi re khagala na nyelelo ya mihumbulo i re na ndunzhendunzhe. - Marangaphanda na magumo na dziwe phara zwo dzudzanywa hu na ndunzhendunzhe. - Nyelelo ya mihumbulo i a kona u tevhelelea. - Luambo, khalo na tshitaila vhunzhi hazwo zwo lulama.
Khoudu 4 50–59%	Vhuswikeleli vhu fushaho Maraga: 12½–14½	<ul style="list-style-type: none"> - U talutshedza thoho lwa khwi ne, a si zwe the zwipida zwe kwamiwaho nga vhudalo. - Hu na dziriwe mbuno dici tikedzaho thoho. - Mihumbulo minzhi yo tikidzwa fhedzi a hu na vhutanzi vhu pfalaho/tendiseaho. - U pefesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa lwa mutheo. 	Vhuswikeleli vhu fushaho Maraga: 5–5½	<ul style="list-style-type: none"> - Hu na dziwe tsumbo dza tshivhumbeo. - Phindulo i tahela nyelelo yo dzudzanyiwaho zwavhu di i re na ndunzhendunzhe. - Vhukhakhi vhutuku ha luambo, khalo na tshitaila hunzhi zwo tea. Kanzhi hu na ndunzhendunzhe kha dziphara.

Khoudu 3 40–49%	Vhuswikeleli ho linganelaho Maraga: 10–12	<ul style="list-style-type: none"> - Ndingedzo zwadzo dza u fhindula mbudziso. - Mbudziso yo fhindulwa hu na vhudzivha vhutukusa. - Mihumbulo a i tutuwedzi nahone hu na u tikedza hutuku zwi bvaho kha tshibveledzwa. - Mugudi ha ngo vhuya a pfectesha lushaka lwa marivalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ho linganelaho Maraga: 4–4½	<ul style="list-style-type: none"> - Tshivhumbeo tshi sumbedza u shaea ha vhupulani. - Mafhungo ha ngo dzudzanywa lune a tevhekana. - Tsumbo dza vhukhakhi ha luambo. Khalo na tshitaila a two ngo tea ndivho ya maiwalwa a akademi. Phara dzo khakhea.
Khoudu 2 30–39%	Vhuswikeleli ha fhasi Maraga: 7½–9½	<ul style="list-style-type: none"> - U pfectesha thoho ha fhasia. - Phindulo yo dala ndovhololo nahone huiwe yo bva. - Mihumbulo a si ya vhudzivha, thalutshedzo yo khakheaho/ Mihumbulo a i tikedzwi zwi tshi bva kha tshibveledzwa. - U pfectesha ha fhasi lushaka lwa marivalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ha fhasi Maraga: 3–3½	<ul style="list-style-type: none"> - Likumedzwa la fhasi nahone li takedzaho tshivhumbeo tsho pulaniwaho zwi thithisa nyelolo ya muhumbulo. - Luambo lwo khakheaho na tshitaila tshi si tshone zwi ita uri two nivalwaho zwi si vhe zwa vhukuma nahone tshitaila a tsho ngo tea ndivho ya u nivala ha akademi. - Phara dzo khakhea.
Khoudu 1 0–29%	U sa swikelela Maraga: 0–7	<ul style="list-style-type: none"> - Phindulo i sumbedza vhuriwe vhushaka na thoho fhedzi mihumbulo i a kond'a u tevhelela, kana yo bva tshothe. - U kundelwa kha ndingedzo ya u fhindula mbudziso. Mbuno thukhu dzo lulamaho a dzi na thikhedzo u bva kha tshibveledzwa. - U kundelwa u pfectesha lushaka lwa marivalwa na tshibveledzwa. 	U sa swikelela Maraga: 0–2½	<ul style="list-style-type: none"> - Zwi a kond'a u amba uri mbudziso yo fhindulwa. - A hu na vhutanzi ha tshivhumbeo tsho pulaniwaho kana thevhekano. - Luambo lwa fhasi-fhasi. Tshitaila na khalo two khakheaho. - A hu na dziphara kana ndunzhendunze.